

TO NOT BE USED FOR
OPERATOR

STANDARD NOTICE AND SUBSEQUENT REPORTS

1. Name of Operator ☒
 2. License No. L-2986
 3. State of New Mexico
 4. Well No. 36-24
 5. Field and Plot, if Well is Lybrook-Gallup
 6. County San Juan

7. Unit Agreement Name
 8. Name of Lessee
 9. Name of Operator
 10. Name of Operator
 11. Name of Operator
 12. Name of Operator
 13. Name of Operator
 14. Name of Operator
 15. Name of Operator
 16. Name of Operator
 17. Name of Operator
 18. Name of Operator
 19. Name of Operator
 20. Name of Operator
 21. Name of Operator
 22. Name of Operator
 23. Name of Operator
 24. Name of Operator
 25. Name of Operator
 26. Name of Operator
 27. Name of Operator
 28. Name of Operator
 29. Name of Operator
 30. Name of Operator
 31. Name of Operator
 32. Name of Operator
 33. Name of Operator
 34. Name of Operator
 35. Name of Operator
 36. Name of Operator
 37. Name of Operator
 38. Name of Operator
 39. Name of Operator
 40. Name of Operator
 41. Name of Operator
 42. Name of Operator
 43. Name of Operator
 44. Name of Operator
 45. Name of Operator
 46. Name of Operator
 47. Name of Operator
 48. Name of Operator
 49. Name of Operator
 50. Name of Operator
 51. Name of Operator
 52. Name of Operator
 53. Name of Operator
 54. Name of Operator
 55. Name of Operator
 56. Name of Operator
 57. Name of Operator
 58. Name of Operator
 59. Name of Operator
 60. Name of Operator
 61. Name of Operator
 62. Name of Operator
 63. Name of Operator
 64. Name of Operator
 65. Name of Operator
 66. Name of Operator
 67. Name of Operator
 68. Name of Operator
 69. Name of Operator
 70. Name of Operator
 71. Name of Operator
 72. Name of Operator
 73. Name of Operator
 74. Name of Operator
 75. Name of Operator
 76. Name of Operator
 77. Name of Operator
 78. Name of Operator
 79. Name of Operator
 80. Name of Operator
 81. Name of Operator
 82. Name of Operator
 83. Name of Operator
 84. Name of Operator
 85. Name of Operator
 86. Name of Operator
 87. Name of Operator
 88. Name of Operator
 89. Name of Operator
 90. Name of Operator
 91. Name of Operator
 92. Name of Operator
 93. Name of Operator
 94. Name of Operator
 95. Name of Operator
 96. Name of Operator
 97. Name of Operator
 98. Name of Operator
 99. Name of Operator
 100. Name of Operator

15. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 16. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 17. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 18. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 19. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 20. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 21. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 22. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 23. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 24. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 25. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 26. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 27. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 28. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 29. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 30. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 31. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 32. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 33. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 34. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 35. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 36. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 37. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 38. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 39. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 40. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 41. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 42. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 43. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 44. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 45. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 46. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 47. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 48. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 49. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 50. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 51. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 52. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 53. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 54. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 55. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 56. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 57. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 58. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 59. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 60. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 61. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 62. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 63. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 64. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 65. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 66. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 67. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 68. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 69. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 70. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 71. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 72. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 73. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 74. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 75. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 76. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 77. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 78. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 79. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 80. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 81. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 82. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 83. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 84. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 85. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 86. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 87. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 88. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 89. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 90. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 91. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 92. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 93. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 94. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 95. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 96. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 97. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 98. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 99. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)
 100. Direction of Flow (N, S, E, W, NE, SE, SW, NW)

6. Check Appropriate Box To Indicate Nature of Notice, Report or Other Data

NOTICE OF INTENTION TO:	SUBSEQUENT REPORT OF:
☐ PERFORM REMEDIAL WORK	☐ REMEDIAL WORK
☐ TEMPORARILY ABANDON	☐ COMMENCE DRILLING OPERATIONS
☐ PULL OR ALTER CASING	☐ CASING TEST AND CEMENT JOBS
☐ OTHER	☒ OTHER Spud and set surface casing

7. Describe Proposed or Completed Operations (Clearly state all pertinent details, and give pertinent dates, including estimated date of starting any proposed work) SEE RULE 1103.

Spud well @ 5:30 p.m. on 1-9-82.

Set 6 jts. of 8 5/8", 24#, K-55 casing @ 273' KB. Cemented with 200 sxs. class "B" with 3% CaCl₂, 4#/sxs. floccle. Circulated 10 bbls. cmt. to surface.

ILLEGIBLE



I hereby certify that the information above is true and complete to the best of my knowledge and belief.

SIGNED	TITLE	DATE
<i>[Signature]</i>	Manager of Operations	January 11, 1982

Original signed *[Signature]*

APPROVED BY	TITLE	DATE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	1-14-1982

CONDITIONS OF APPROVAL, IF ANY: